

15.7.2003. Sluzbeni list Evropske Unije

DIREKTIVA 2003/54/EC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA OD 26.

JUNA 2003. GODINE

koja se odnosi na zajednicka pravila za unutrasnje elektroenergetsko trziste i kojom se opoziva Direktiva 96/92/ec

EVROPSKI PARLAMENT I SAVJET EVROPSKE UNIJE

U skladu sa Ugovorom kojim se uspostavlja Evropska zajednica, a posebno u odnosu na član 47(2), član 55 i član 95 Ugovora;

U skladu sa prijedlozima Komisije¹;

U skladu sa Mislijenjem Evropskog komiteta za ekonomski i socijalni pitanja²;

Uz prethodne konsultacije sa Komitetom Regionala; Djelujući u skladu sa procedurom naznacenom u članu 251 Ugovora³,

S obzirom na to da:

(1) je Direktiva 96/92/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta od 19. decembra 1996.godine koja se odnosi na unutrasnje trziste električne energije⁴ znacajno doprinijela stvaranju unutrasnjeg trzista električne energije.

(2) Iskustvo u primjeni ove Direktive pokazuje prednosti koje proizilaze iz unutrasnjeg trzista električne energije, što se tice povećanja efikasnosti, smanjenja cijena, visih standarda usluga i povećane konkurentnosti. Međutim postoje znacajni nedostaci i mogućnosti za poboljšanje funkcioniranja trzista, a posebno su potrebne jasno odredjene odredbe koje bi osigurale ravnopravan teren u oblasti proizvodnje i smanjile rizik od dominacije trzistem i pohlepnog ponasanja, osiguravajući nediskriminiran prenos i distributivne tarife putem pristupa na mrežu na osnovu tarifa koje su objavljene prije njihovog stupanja na snagu, osiguravajući da prava malih i osjetljivih potrošača budu zasticena i da informacije o energetskim izvorima za proizvodnju električne energije budu

1 OJ C 240 E, 28.8.2001. str.60, i OJ C 227 E, 24.9.2002, str. 393

2 OJ C 36, 8.2.2002. str.10

3 Mislijenje Evropskog Parlamenta od 13. marta 2002.god. (OJ C 47 E, 27.2.2003. str. 350), Zajednicki stav Savjeta od 3. februara 2003.god. (OJ C 50 E, 4.3.2003, str. 15) i Odluka Evropskog Parlamenta od 4. juna 2003. god. (jos uvijek nije objavljena u Zvaničnom listu).

4 OJ L 27, 30.1.1997, str. 20 objavljene, kao i reference koje upućuju na te izvore kada je to moguce, pruzajući informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu.

(3) Na svom sastanku održanom u Lisabonu 23. i 24. marta 2000. godine, Evropski Savjet je pozvao na preduzimanje ubrzanih aktivnosti radi dovršavanja unutrasnjeg trzista kako u elektroenergetskom tako i u sektoru gase, te pozvao na ubrzavanje procesa liberalizacije u okviru ovih se ciljeva sa ciljem postizanja potpuno operativnog unutrasnjeg trzista. Evropski Parlament je u svojoj Rezoluciji od 6.jula 2000.godine o drugom izvjestaju Komisije o stanju liberalizacije energetskih trzista zahtijevao od Komisije da usvoji detaljan plan za postizanje precizno definisanih ciljeva sa ciljem postepene, ali potpune liberalizacije energetskog trzista.

(4) Slobode koje Ugovor garantuje građanima Evrope - slobodan protok roba, sloboda pruzanja usluga te sloboda osnivanja - jedino su moguci u potpuno otvorenom trzistu koje omogucava svim

potrosacima da slobodno izaberu svoje snabdjevace i svim snabdjevacima da slobodno dostavljaju svojim kupcima.

(5) Glavne prepreke pri postizanju potpuno operativnog i konkurentnog unutrasnjeg trzista se odnose, izmedju ostalog, na pitanja pristupa na mrezu, pitanja tarifa te razlicitog stepena otvorenosti trzista izmedju Drzava clanica.

(6) Da bi konkurentnost funkcionsala, pristup mrezi mora biti nediskriminatoran, transparentan, sa postenom cijenom pristupa.

(7) Kako bi se doversilo osnivanje unutrasnjeg elektroenergetskog trzista, nediskriminatoran pristup mrezi prenosnog ili distributivnog operatora sistema je od najvece vaznosti. Prenosni ili distributivni operator sistema moze da se sastoji od jednog ili vise preduzeca.

(8) Kako bi se osigurao efikasan i nediskriminatoran pristup mrezi, primjereno je da distributivni i prenosni sistemi funkcionsu putem pravno odvojenih entiteta (strana) kod kojih postoje vertikalno integrisana preduzeca. Komisija treba da ustanovi mjere ekvivalentnog ucinka, koje razvijaju Drzave clanice, kako bi ispunile ovaj zahtjev, i gdje je moguce, da podnesu prijedloge za izmjenu ove Direktive. Takodje je primjereno da prenosni i distributivni operatori sistema raspolazu efektivnim pravima odlucivanja st o se tice sredstava potrebnih za odrzavanje, rad i razvoj mreza, onda kada su pomenuta sredstva vlasnistvo i kada njima upravljaju vertikalno integrisana preduzeca. Bitno je da nezavisnost operatora distributivnih sistema i operatora prenosnih sistema bude zagarantovana, posebno sto se tice interesa proizvodnje i snabdijevanja. Nezavisne strukture upravljanja stoga moraju da se postave izmedju operatora distributivnih sistema i operatora prenosnih sistema i bilo koje kompanije za proizvodnju/snabdijevanje.

Medjutim, vazno je napraviti razliku izmedju takvog pravnog odvajanja i razdvajanja vlasnistva. Pravno odvajanje ne implicira promjenu vlasnistva nad sredstvima, i nema nikakve prepreke da se slicni ili identicni uslovi zaposljavanja primjenjuju duz cijelih vertikalno integrisanih preduzeca.

Medjutim, postojanje nediskriminacionog procesa odlucivanja treba se omoguciti putem organizacionih mjera koje se odnose na nezavisnost odgovornih donosioca odluka.

(9) U slucaju malih sistema, mora se osigurati pruzanje dodatnih usluga od strane operatora prenosnog sistema koji je medusobno povezan sa malim sistemima.

(10) Iako se ova Direktiva ne bavi pitanjima vlasnistva, poznato je da u slucaju preduzeca koja se bave prenosom ili distribucijom i koja su pravno odvojena od onih preduzeca koja se bave aktivnostima proizvodnje i/ili snabdijevanja, operator sistema koji je odredjen moze biti isto ono preuzece koje je i vlasnik infrastrukture.

(11) Da bi se izbjeglo nametanje neproporcionalnih finansijskih i administrativnih opterecenja na male distributivne kompanije, Drzave clanice bi trebale biti u mogucnosti da, kada je to potrebno, izuzmu takve kompanije od zahtjeva pravnog distributivnog razdvajanja.

(12) Procedure ovlastenja ne treba da dovedu do administrativnog opterecenja koje je neproporcionalno velicini potencijalnog uticaja proizvodjaca elektricne energije.

(13) Trebaju se preduzeti dalje mjere kako bi se obezbijedile transparentne i nediskriminatorne tarife za pristup mrezi. Te tarife se trebaju primjenjivati na sve korisnike sistema na nediskriminatornim osnovama.

(14) Kako bi se omogucilo zaključivanje ugovora od strane elektroenergetskog preduzeca koje je u Drzavi clanici osnovano radi dostavljanja elektricne energije kvalifikovanim potrosacima u drugoj Drzavi clanici, Drzava clanica i, gdje je potrebno, drzavne regulatorne vlasti, treba da rade na stvaranju homogenih uslova i istog stepena kvalifikovanosti za cijelo unutrasnje trziste.

(15) Postojanje efektivne regulative koju sprovodi jedno ili vise drzavnih regulatornih vlasti, je vazan faktor pri garantovanju nediskriminatornog pristupa mrezi. Drzave clanice odredjuju funkcije, nadleznosti i administrativna ovlastenja regulatornih vlasti. Vazno je da regulatorne vlasti u svim Drzavama clanicama dijele isti minimalan "paket" nadleznosti. Te vlasti trebaju biti nadlezne da utvrdjuju ili odobravaju tarife, ili u krajnju ruku, metodologije kojima se izracunavaju prenosne i distributivne tarife. Kako bi se izbjegla neizvjesnost i skupi i dugotrajni sporovi, ove tarife bi trebalo da se objave prije njihovog stupanja na snagu.

(16) Komisija je iskazala svoju namjeru o osnivanju "Evropske grupe regulatora za elektricnu energiju i gas" koja bi predstavljala odgovarajuci savjetodavni mehanizam koji potice saradnju i koordinaciju drzavnih regulatornih vlasti, kako bi se unaprijedio razvoj unutrasnjeg trzista elektricne energije i gase, i pridonijelo dosljednoj primjeni, u svim Drzavama clanicama, odredaba postavljenih ovom Direktivom i Direktivom 2003/55/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta od 26.juna 2003 koje se odnose na opsta pravila za unutrasnje trziste prirodnog gasa 5 i Odredbi (EC) broj 1228/2003 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 26.juna 2003. godine o uslovima pristupa mrezi za medjudrzavnu razmjenu elektricne energije⁶.

(17) Kako bi se svim trzisnim ucesnicima omogucio efektivan pristup, uključujući i nove sudionike, potrebni su nediskriminatorni balansni mehanizmi koji odrazavaju troskove. Cim elektroenergetsko trziste postane dovoljno likvidno, takav pristup se treba postići putem usposta vljanja transparentnih, trzisno zasnovanih mehanizama za snabdijevanje i nabavku elektricne energije koja je potrebna u okvirima balansnih zahtjeva. U odsustvu takvog likvidnog trzista, drzavne regulatorne vlasti trebaju da igraju aktivnu ulogu kako bi osigurale da balansne tarife budu nediskriminatorne i da odrazavaju troskove. U isto vrijeme treba da se omoguce odgovarajuci stimulansi koji bi balansirali priliv i odliv elektricne energije sa mreze i koji ne bi ugrozavali sistem.

(18) Drzavne regulatorne vlasti treba da utvrdjuju ili odobravaju tarife, ili metodologije koje se koriste za izracunavanje tarifa na osnovu prijedloga operatora prenosnog sistema ili operatora distributivnog sistema, ili na osnovu prijedloga koji je dogovoren izmedju operatora i korisnika mreze. Prilikom izvodjenja ovih zadataka drzavne regulatorne vlasti treba da osiguraju da prenosne i distributivne tarife budu nediskriminatorne i da odrazavaju troskove, te da uzmu u obzir dugorocene, marginalne, izbjegnute troskove mreze koji poticu od agregatne proizvodnje i mjera za cuvanje/stednju energije.

(19) Sva industrija i trgovina Zajednice, uključujući mala i srednja preduzeca, te svi gradjani Zajednice koji uzivaju ekonomsku korist od unutrasnjeg trzista treba takođe da budu u mogućnosti da uzivaju visoke nivoje zastite potrosaca, a posebno domaćinstava a tamo gdje Drzave clanice smatraju za shodno, mala preduzeca takođe trebaju uzivati garancije usluzivanja javnosti, u vezi 5Vidi str. 57

ovog zvanicnog lista 6 Vidi str.1 ovog Zvanicnog lista bezbjednosti snabdijevanja i odredjivanja razumnih tarifa, zbog prav ednosti, konkurentnosti i, indirektno, zbog otvaranja radnih mjesta.

(20) Kupci elektricne energije treba da budu u mogucnosti da slobodno biraju svog snabdjevaca. Uprkos tome, trebao bi se izabrati postepen pristup za završno kreiranje unutrasnjeg trzista elektricne energije kako bi se industrija prilagodila i kako bi bili sigurni da su donecene adekvatne mjere i sistemi za zastitu interesa potrosaca, te osiguralo njihovo stvarno i efektivno pravo da izaberu svog snabdjevaca.

(21) Progresivno otvaranje trzista ka punoj konkurentnosti treba da sto je prije moguce ukloni razlike medju Drzavama clanicama. Takodje treba da se osiguraju transparentnost i primjena ove Direktive.

(22) Skoro sve Drzave clanice su izabrale da obezbijede konkurentnost na trzistu proizvodnje elektricne energije putem transparentne procedure dodjeljivanja odobrenja. Medutim, Drzave clanice treba da budu u mogucnosti da doprinesu obezbijedjivanju snabdijevanja putem pokretanja procedure objavljivanja tendera ili ekvivalentne procedure u slucaju da potrebni elektroenergetski proizvodni kapaciteti nisu zasnovani na proceduri dodjeljivanja odobrenja. Drzave clanice treba da imaju mogucnost, u interesu zastite okolisa i promocije novih tehnologija u povoju, raspisivanja tendera za nove kapacitete na osnovu objavljenih kriterija. Novi kapaciteti ukljucuju, izmedju ostalogobnovljive izvore, te kombinovanu toplotu i energiju.

(23) U interesu bezbjednosti snabdijevanja, balans snabdjevanja/potraznje u pojedinacnim Drzavama clanicama treba da se nadgleda, a nadgl edanje treba da bude proraceno izvjestajem o stanju na nivou Zajednice, uzimajuci u obzir kapacitete medjusobnog povezivanja izmedju područja. Takvo nadgledanje treba zapoceti dovoljno rano kako bi se donijele odgovarajuce mjere koje bi se preduzele u slucaju ugrosenosti bezbjednosti snabdijevanja. Izgradnja i odrzavanje potrebne infrastrukture mreze, ukljucujuci i kapacitete za medjuspobno povezivanje, treba da doprinesu obezbijedjivanju pouzdanog snabdijevanja elektricnom energijom. Odrzavanje i izgradnja potrebne infrastrukture mreze, ukljucujuci kapacitete za medjusobno povezivanje i decentralizovanu proizvodnju elektricne energije, su vazni elementi za obezbijedjivanje pouzdanog snabdijevanja elektricnom energijom.

(24) Drzave clanice treba da osiguraju da kupci iz domaćinstava i, tamo gdje Drzave clanice smatraju za shodno, mala preduzeca, uzivaju pravo da se snabdijevaju elektricnom energijom odredjenog kvaliteta po jasno uporedivim, transparentnim i razumnim cijenama. Kako bi se osiguralo odrzavanje visokih standarda usluzivanja javnosti u Zajednici, sve mjere koje Drzave clanice preduzimaju kako bi ispunile ciljeve ove Direktive treba da se redovno dostave Komisiji. Komisija treba da redovno objavljuje izvjestaj u kojem se analiziraju mjere koje su preduzete na drzavnom nivou kako bi se ispunili ciljevi usluzivanja javnosti i u kojem se uporeduje njihova efektivnost, sa ciljem davanja preporuka u odnosu na mjere koje se preduzimaju na drzavnom nivou kako bi se postigli visoki standardi usluzivanja javnos ti. Drzave clanice treba da preduzmu mjere kako bi zastitili osjetljive potrosace u kontekstu unutrasnjeg trzista elektricne energije. Takve mjere se mogu razlikovati prema posebnim uslovima u Drzavama clanicama o kojima je rijec, te mogu da obuhvataju pos ebne mjere koje se odnose na placanje racuna za elektricnu energiju, ili na opste mjere koje se preduzimaju u sistemu socijalne zastite. Kada je univerzalna usluga takodje pruzena malim preduzecima, mjere kojima se osigurava da je takva univerzalna usluga pruzena mogu da se razlikuju prema domaćinstvima i malim preduzecima.

(25) Komisija je pokazala interesovanje za preduzimanje inicijative u odnosu na obim odredbi o oznacavanju izvora energije a posebno o nacinu na koji se informacije o uticajima na zivotnu s redinu, sto se tice emisija CO₂ i radioaktivnog otpada koji nastaje pri proizvodnji elektricne energije iz razlicitih energetskih izvora, mogu predstaviti na transparentan, lako dostupan i uporediv nacin sirom Evropske Unije i na nacin u kojem se mjere, koje se u Drzavama clanicama preduzimaju kako bi se kontrolisala tacnost informacija koje pruzaju snabdjevac, mogu pojednostaviti.

(26) Ispunjavanje zahtjeva za usluzivanjem javnosti je osnovni zahtjev ove Direktive, i vazno je da su opsti minimalni standardi k oje postuju sve Drzave clanice navedeni u ovoj Direktivi, a ti standardi uzimaju u obzir ciljeve zajednicke zastite, bezbjednosti snabdjevanja, zastite zivotne sredine i postojanje ekvivalentnih nivoa konkurentnosti u svim Drzavama clanicama. Vazno je da se zahtjevi za usluzivanjem javnosti mogu tumaciti na nivou pojedinacnih drzava, uzimajuci u obzir okolnosti te drzave i postovanje zakona Zajednice.

(27) Drzave clanice mogu da imenuju rezervnog snabdjevaca. Taj snabdjevac moze da bude odjel za prodaju vertikalno integrisanog preduzeca koje takodje obavlja funkcije distribucije, pod uslovom da ono ispunjava zahtjeve o razdvajanju navedenih u ovoj Direktivi.

(28) Mjere koje Drzave clanice primjenjuju kako bi ispunile ciljeve drustvene i ekonomiske povezanosti mogu da ukljucuju odredbu o adekvatnim ekonomskim inicijativama, koristeci gdje je potrebno sva postojeca drzavna sredstva. Ta sredstva mogu ukljucivati mehanizme o novcanim sredstvima koja garantuju za potrebna ulaganja.

(29) Prema clanu 88(3) Ugovora je obaveza o bavijestiti Komisiju o nivou do kojeg mjere koje preduzima Drzava clanica kako bi ispunila obaveze javnog usluzivanja sacinjavaju Drzavnu pomoc po clanu 87(1).

(30) Zahtjev da se Komisija obavjestava o svakom odbijanju dodjeljivanja odobrenja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta pokazao se kao nepotrebna administrativna prepreka te se stoga ne treba upotrebljavati.

(31) Posto cilj predlozenog djelovanja, tacnije stvaranje potpuno operativnog unutrasnjeg trzista elektricnom energijom u kojem prevladava postena konkurenca, ne moze biti potpuno ostvaren od strane Drzava clanica i stoga moze, zbog obima i efekata posla, biti bolje sproveden na nivou Zajednice, Zajednica moze da usvoji mjere u skladu sa principima subsidiarnosti kako je to odredjeno clanom 5 Ugovora. U skladu sa principima proporcionalnosti, kako je to odredjeno tim clanom, ova Direktiva ne ulazi u detalje osim onoga sto je neophodno kako bi se taj cilj ostvario.

(32) Vodjene iskustvom koje je steceno radom na Direktivi Savjeta 90/547/EEC od 29. oktobra 1990. godine o prenosu elektricne energije putem prenosnih mreza⁷, trebaju se preduzeti mjere koji bi obezbijedile homogen i nediskriminatoran pristup rezimima prenosa, ukljucujući i medjugranicni protok elektricne energije izmedju Drzava clanica. Da bi se obezbijedila homogenost u tretmanu pristupa na mreze elektricne energije, kao i u slucaju prenosa (prelaza el.energije), ta Direktiva se treba opozvati.

(33) Uzimajuci u obzir obim izmjena koje su izvrsene nad Direktivom 96/92/EC, pozeljno je iz razloga jasnoce i racionalizacije da pomenute odredbe budu prepravljene.

(34) Ova Direktiva postavlja fundamentalna prava, i drži se principa koji su usvojeni posebno od strane Povelje o osnovnim pravima Evropske Unije,

USVOJILI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I

CILJ I DEFINICIJE

Član 1

Cilj

Ova Direktiva uspostavlja opsta pravila za proizvodnju, prenos, distribuciju i snabdijevanje električne energije. Postavlja pravila koja se odnose na organizaciju i rad elektroenergetskog sektora, pristup tržistu, kriterije i procedure koje se primjenjuju prilikom poziva na prikupljanje ponuda i dodjelu dozvola te rad sistema.

7 OJ L. 313, 13.11.1990, str.30 Poslednja izmjena Direktive od strane Komisije Direktive 98/75/EC (OJ L 276, 13.10.1998, str.9)

Član 2

Definicije

Za potrebe ove Direktive koriste se slijedeće definicije:

1. "Proizvodnja" označava proizvodnju električne energije;
2. "proizvodjac" označava fizicko ili pravno lice koje proizvodi električnu energiju;
3. "prenos" označava prenos električne energije na ekstra visokonaponskom i visokonaponskom medusobno povezanom sistemu sa ciljem isporuke do krajnjih potrosaca ili distributera, ali ne uključujući snabdijevanje;
4. "operator prenosnog sistema" označava fizicko ili pravno lice koje je odgovorno za rad, omogućavajući održavanje, i ukoliko je potrebno, razvija prenosne sisteme u datom području i gdje je moguce u medusobnim vezama sa drugim sistemima, kao i da omogućava dugorocnu sposobnost sistema da ispunjava razumne zahtjeve za prenosom električne energije;
5. "distribucija" označava prenos električne energije na visokonaponske, srednjenačunske i niskonaponske distributivne sisteme sa ciljem dostavljanja do kupaca, ali ne uključujući snabdijevanje;

6. "operator distributivnog sistema" označava fizicko ili pravno lice koje je odgovorno za rad , omogucavajuci odrzavanje, i ukoliko je potrebno, razvija distributivne sisteme u datom području i gdje je moguce u medjusobnim vezama sa drugim sistemima, kao i da omogucava dugorocnu sposobnost sistema da ispunjava razumne zahtjeve za distribucijom elektricne energije;
7. "kupci" označava veleprodajne i krajnje kupce elektricne energije;
8. "veleprodajni kupci" označava svako fizicko ili pravno lice koje nabavlja elektricnu energiju u svrhu ponovne prodaje unutar ili izvan sistema u kojem su osnovani.
9. "krajnji kupac" označava kupca koji kupuje elektricnu energiju za svoje potrebe;
10. "kupci iz domaćinstava" označava kupce koji nabavljaju elektricnu energiju za svoju vlastitu potrošnju u domaćinstvu, isključujući poslovne ili profesionalne aktivnosti;
11. "kupci izvan domaćinstava" označava svako fizicko ili pravno lice koje nabavlja elektricnu energiju ali ne za potrebe svog domaćinstva; ovaj termin uključuje proizvodjace i veleprodajne kupce;
12. "kvalifikovani kupci" označava kupce koji su slobodni da nabave elektricnu energiju od snabdjevaca po svom izboru u okviru znacenja clana 21 ove Direktive;
13. "medjupovezivaci" označava opremu koja se koristi za povezivanje sistema elektricne energije;
14. "medjusobno povezani sistemi" označava odredjen broj prenosnih i distributivnih sistema koji su zajedno povezani pomocu jednog ili vise medjupovezivaca;
15. "direktni vod" označava ili elektroenergetski vod koji povezuje zasebno proizvodno mjesto sa zasebnim kupcem ili elektroenergetski vod koji povezuje proizvodjaca elektricne energije i preuzece za snabdijevanje elektricnom energijom kako bi direktno snabdijelo svoja sopstvena postrojenja, jedinice i kvalifikovane kupce;
16. "ekonomsko prvenstvo" označava rangiranje izvora nabavke elektricne energije u skladu sa ekonomskim kriterijima;
17. "dodatne usluge" označava sve usluge koje su potrebne za funkcionisanje prenosnog ili distributivnog sistema;
18. "korisnici sistema" označava svako fizicko ili pravno lice koje snabdijeva ili kojeg snabdijevaju prenosni ili distributivni sistem;
19. "snabdijevanje" označava prodaju, uključujući i preprodaju elektricne energije kupcima;
20. "integrisana elektroenergetska preduzeća" označava vertikalno ili horizontalno integrisana preduzeća;
21. "vertikalno integrisano preuzeće" označava preuzeće ili grupu preuzeća ciji su medjusobni odnosi definisani clanom 3(3) Odluke Savjeta (EEC) br. 4064/89 od 21. decembra 1989 o kontroli koncentracije izmedju preuzeća 8 i tamo gdje takvo 8 OJ L 395, 30.12.1989, str.1, Odluka poslednji put izmijenjena Odlukom (EC) br. 1310/97 (OJ L 180, 9.7.1997, str.1). preuzeće/grupa obavlja

najmanje jednu od funkcija prenosa ili distribucije i najmanje jednu od funkcija proizvodnje ili snabdijevanja elektricnom energijom;

22. "srođno preduzece" označava povezana preduzeca u okviru znacenja clana 41 sedme Direktive Savjeta 83/349/EEC od 13.juna 1983 zasnovano na clanu 44(2)(g) (*) Ugovora o konsolidovanim racunima 9, i/ili pridružena preduzeca, u okviru znacenja clana 33(1) tog ugovora, i/ili preduzeca koja pripa daju istim akcionarima;

23. "horizontalno integrisano preduzece" označava preduzece koje obavlja najmanje jednu od funkcija proizvodnje za prodaju, ili prenosa ili distribucije ili snabdijevanja elektricnom energijom, i drugih aktivnosti koje nisu vezane za elektricnu energiju;

24. "procedura licitacije" označava proceduru putem koje se planirani dodatni zahtjevi i kapaciteti zamjene pokrivaju nabavkom iz novih ili postojećih proizvodnih kapaciteta;

25. "dugorocno planiranje" označava planiranje potrebe za ulaganjem u proizvodne, prenosne i distributivne kapacitete na dugorocnoj osnovi, s ciljem ispunjavanja zahtjeva sistema za elektricnom energijom i obezbjedjivanja snabdijevanja potrosaca;

26. "mali izolovani sistem" označava bilo koji sistem sa potrošnjom koja je manja od 3000 GWh u 1996. godini, gdje je manje od 5% godisnje potrošnje ostvareno putem medjupovezivanja sa drugim sistemima;

27. "mikro izolovani sistem" označava svaki sistem sa potrošnjom manjom od 500 GWh u 1996.godini, i gdje nema povezivanja sa drugim sistemima;

28. "obezbjedjivanje" označava i obnezbjedjivanje snabdijevanja i nabavljanja elektricne energije, kao i tehnicku sigurnost;

29. "energetska efikasnost/cuvanje energije" označava globalni ili integrisani pristup koji za cilj ima uticaj na kolicinu i vremensko uskladjivanje potrošnje elektricne energije kako bi se smanjila primarna potrošnja elektricne energije i vrsno opterecenje dajuci prvenstvo ulaganjima u mjeru poboljsanja energetske * Naziv Direktive 83/349/EEC je prilagoden kako bi se u obzir uzelo ponovna numeracija clanova Ugovora kojim se osniva Evropska zajednica u skladu sa clanom 12 Ugovora iz Amsterdama; pocetno upucivanje odnosilo se na clan 54(3)(g). 9 OJ L 193, 18.7.1983, str.1 Direktiva sa zadnjim izmjenama od strane Direktive 2001/65/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta (OJ L 283, 27.10.2001, str.28). efikasnosti ili u druge mjeru, kao sto su ugovori o snabdijevanju sa mogucnoscu prekida takvih ugovora, nad ulaganjima kojima se povecavaju proizvodni kapaciteti, ukoliko su pravopomenuta ulaganja najefektivnija i najekonomicnija opcija, uzimajuci u obzir pozitivan uticaj smanjene potrošnje energije na zivotnu sredinu i aspekte bezbjednosti snabdijevanja i troskove distribucije koji su za to vezani;

30. "obnovljivi energetski izvori" označavaju nefosilne energetske izvore (vjetro, solarna energija, geotermalni, talasi, plima i oseka, hidroenergija, biomasa, zemni gas, gasovi nastali iz postrojenja koja preradjuju kanalizaciju i biogasovi);

31. "agregatna proizvodnja" označava proizvodna postrojenja koja su povezana na distributivni sistem.

POGLAVLJE II

OPSTA PRAVILA ZA ORGANIZOVANJE SEKTORA

Član 3

Obaveze javnog usluzivanja i zastita kupaca

1. Drzave clanice obezbjeduju, na osnovu svoje institucionalne organizovanosti i postujuci princip subsidijarnosti da se, bez uticaja na paragraf 2, elektroenergetskim preduzecima upravlja u skladu sa principima ove Direktive, s ciljem stvaranja konkurentskog, sigurnog i uivotnoj sredini odrzivog elektroenergetskog trzista, ne praveci razliku izmedju preduzeca bilo na osnovu prava ili obaveza.
2. Uzimajuci u obzir relevantne odredbe Ugovora, a posebno član 86, Drzave clanice mogu zbog opsteg ekonomskog interesa, preduzecima koja rade u elektroenergetskom sektoru, nametnuti obaveze usluzivanja javnosti koje se mogu odnositi na bezbjednost, uključujući bezbjednost snabdijevanja, regularnost, kvalitet i cijene snabdijevanja i zastitu zivotne sredine, uključujući energetsku efikasanost i zastitu klime. Takve obaveze su jasno definisane, transparentne, nediskriminirajuće, provjerive i garantuju jednakost pristupa za elektroenergetske kompanije do drzavnih potrosaca. Sto se tice bezbjednost i snabdijevanja, energetske efikasnosti/cuvanja energije i ispunjenja ciljeva zivotne sredine, kako je pomenuto u ovom stavu, Drzave clanice mogu da uvedu primjenu dugorocnog planiranja, uzimajuci u obzir mogucnost traženja pristupa sistemu od strane treće strane.
3. Drzave clanice omogucavaju da svi potrosaci iz domaćinstava, i tamo gdje Drzave clanice smatraju za shodno, mala preduzeca (tj. preduzeca sa manje od 50 zaposlenih radnika i godisnjim prometom ili zavrsnim racunom koji ne prelazi 10 miliona €) uzivaju opste usluge, tj. pravo da se snabdijevaju električnom energijom odredjenog kvaliteta na svojoj teritoriji po razumnim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama. Da bi obezbijedile pružanje opstih usluga, Drzave clanice mogu da imenuju rezervnog snabdjevaca. Drzave clanice će nametnuti distributivnim kompanijama obavezu da povezu potrosace na svoju mrežu pod rokovima, uslovima i tarifama koji su odredjeni u skladu sa procedurom navedenom u članu 23(2). Nista iz ove Direktive ne sprecava Drzave clanice da ojacaju tržisnu poziciju domaćih, malih i srednjih potrosaca promovisuci mogucnosti udruživanja predstavnika ovih klasa potrosaca. Prva tacka primjenjuje se na transparentan i nediskriminirajući nacin i ne otezava otvaranje tržista koje je regulisano članom 21.
4. Pruzanje finansijske nadoknade, drugih oblika nadoknade i isključivo pravo kojim Drzava clanica garantuje ispunjenje obaveza navedenih u stavovima 2 i 3, obavljaju se na nediskriminatoran i transparentan nacin.
5. Drzave clanice preduzimaju odgovarajuce mjere kojima stite krajnje potrosace, a posebno se brinu o postojanju adekvatnih bezbjedonosnih mjer kojima bi se zaštitili ugrozeni potrosaci, uključujući i mjeru koje im pomazu da izbjegnu isključenje sa mreže. U tom kontekstu, Drzave clanice preduzimaju mjeru kako bi zaštitili ugrozene potrosace u udaljenim područjima. Te mjeru

obezbjeduju visok nivo zastite potrosaca, posebno sto se tice transparentnosti koja se odnosi na rokove i uslove iz ugovora, opste informacije i mehanizme za rješavanje sporova. Drzave clanice obezbjeduju da kvalifikovani potrosac i stvarno bude u mogucnosti da promijeni snabdjevaca i izabere novog. Sto se tice potrosaca iz domaćinstva, ove mjere uključuju one koje su odredjene u Aneksu A.

6. Drzave clanice se staraju da snabdjevaci elektricnom energijom navedu, bilo na racunima ili promotivnim materijalima, i informisu krajnje kupce o slijedecem:
- (a) doprinosu svakog izvora energije ukupnoj mjesavini goriva snabdjevaca u toku prethodne godine;
 - (b) upucivanju na postojeće referentne izvore, kao sto su web-stranice na kojima su javnosti dostupni podaci o uticaju na životnu sredinu u odnosu na poslednje emisije CO₂ i radioaktivnog otpada koji nastaje od električne energije koja je proizvedena od ukupne mjesavine goriva snabdjevaca u toku prethodne godine.

Sto se tice električne energije dobijene putem razmjene električne energije ili uvezene od preduzeca koje je smjesteno izvan Zajednice, mogu se koristiti podaci prikupljeni razmjenom ili od strane pomenutog preduzeca.

Drzave clanice preduzimaju sve potrebne korake kako bi bile sigurne da su informacije koje snabdjevaci pruzaju svojim potrosacima u skladu sa ovim clanom pouzdane.

7. Drzave clanice primjenjuju odgovarajuce mjere kako bi ispunile ciljeve drustvene i ekonomskе povezanosti, zastite životne sredine koja može da uključuje mjere ekonomskе efikasnosti/cuvanja energije i mjere kojima se bori protiv klimatskih promjena i bezbjednosti snabdijevanja. Takve mjere mogu da uključuju pruzanje adekvatnih ekonomskih inicijativa koristeci, gdje je potrebno, sve postojeće drzavne mehanizme i mehanizme zajednice radi održavanja i izgradnje potrebne mrežne infrastrukture, uključujući kapacitete za medjupovezivanje.

8. Drzave clanice mogu odluciti da ne primjenjuju odredbe iz clanova 6, 7, 20 i 22 ukoliko bi njihovo primjenjivanje sprecavalo, pravno ili stvarno, ispunjavanje obaveza koje su namentnute elektroenergetskim preduzecima u opstem ekonomskom interesu i ukoliko se na razvoj trgovine ne bi uticalo do onog nivoa koji je suprotan interesima Zajednice. Interesi zajednice uključuju, izmedju ostalog, konkureniju s obzirom na kvalifikovane potrosace u skladu sa ovom Direktivom i clanom 86 Ugovora.

9. Drzave clanice nakon primjene ove Direktive informisu Komisiju o svim mjerama koje su usvojene kako bi se ispunile opste usluge i obaveze usluzivanja javnosti, uključujući zastitu potrosaca i zastitu životne sredine, te njihove moguce uticaje na drzavnu i međunarodnu konkureniju, bez obzira da li te mjerne zahtijevaju ukidanje iz ove Direktive ili ne. Oni obavijestavaju Komisiju svake dvije naredne godine o bila kakvima izmjenama takvih mjer, bilo da one zahtijevaju ukidanje iz ove Direktive ili ne.

Član 4

Nadgledanje bezbjednosti snabdijevanja

Drzave clanice se staraju o pitanjima nadgledanja bezbjednosti snabdijevanja. Kada Drzave clanice smatraju za shodno, mogu dodijeliti ovaj zadatak regulatornim vlastima koje su pomenute u clanu 23(1). Ovo nadgledanje posebno pokriva balans ponude/potražnje na domaćem tržistu, nivo očekivanih budućih potreba i dodatne kapacitete, planirane ili u izgradnji, i kvalitet i nivo održavanja

mreze, kao i mjere koje pokrivaju peak demand i koje se bave manjom isporuke jednog ili više snabdjevaca. Nadležne vlasti svake dvije godine, a najkasnije do 31. jula, objavljaju izvjestaj u kome su obuhvaceni rezultati nadgledanja ovih pitanja, kao i sve mjere koje su preduzete ili su predviđene da se bave ovim pitanjima, te ovaj izvjestaj odmah proslijeduju Komisiji.

Član 5

Tehnicka pravila

Drzave clanice obezbijedjuju da su kriteriji tehnicke bezbjednosti budu definisani, i da su tehnicka pravila koja određuju minimum tehnickog dizajna, kao i operativne zahtjeve za spajanje na sistem proizvodnih instalacija, distributivne sisteme, direktno povezanu opremu potrosaca, strujne krugove za medjupovezivanje te direktne vodove, uspostavljena i dostupna javnosti. Ova tehnicka pravila osiguravaju medjuoperativnost sistema, objektivna su i nediskriminatorna. Dostavice se Komisiji u skladu sa članom 8 Direktive 98/34/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta od 22. juna 1998. godine kojom se postavljaju procedure za pruzanje informacija na području tehnickih standarda i regulacija, te pravila o Sluzbi drustvenog informisanja 10.

POGLAVLJE III

PROIZVODNJA

Član 6

Procedure izdavanja odobrenja za nove kapacitete

1. Da bi gradine nove proizvodne kapacitete Drzave clanice treba da usvoje proceduru dodjeljivanja odobrenja koja se sprovodi u skladu sa objektivnim, transparentnim i nediskriminatornim kriterijima.
2. Drzave clanice uspostavljaju kriterije za dodjeljivanje odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta na svojoj teritoriji. Ovi kriteriji se mogu odnositi na:
 - (a) sigurnost i bezbjednost elektroenergetskog sistema, instalacija i prateće opreme;
 - (b) zastitu javnog zdravlja i sigurnost;
 - (c) zastitu životne sredine;
 - (d) koristenje zemljista i određivanje lokacije;
 - (e) koristenje državnog zemljista;
 - (f) energetska efikasnost; 10 OJ L 204, 21.7. 1998, str. 37 Direktive izmijenjene od strane Direktive 98/48/EC (OJ L 217, 5.8.1998, str.18).
 - (g) priroda primarnih izvora;
 - (h) karakteristike svojstvene prijavljenim, kao što su tehničke, ekonomske i finansijske mogućnosti;
 - (i) usklajivanje sa mjerama usvojenim u skladu sa članom 3.

3. Drzave clanice se staraju da procedure dodjele odobrenja za malu i/ili agregatnu proizvodnju uzimaju u obzir njihovu ogranicenu velicinu i potencijalni uticaj.

4. Procedure dodjele odobrenja i kriteriji objavljuju se javno. Prijavljeni se informisu o razlozima svakog nedodjeljivanja odobrenja. Razlozi moraju biti objektivni, nediskriminirajući, obrazlozeni i valjano potkrijepljeni. Prijavljeni se moraju upoznati sa zalbenim procedurama.

Član 7

Prikupljanje ponuda za nove kapacitete

1. Drzave clanice, u interesu bezbjednosti snabdijevanja, obezbjeduju mogucnost obezbjedjivanja novih kapaciteta ili mjera energetske efikasnosti/cuvanja energije putem procedure prikupljanja ponuda ili svake procedur e koja je ekvivalentna po pitanju transparentnosti i nedikriminatornosti i zasnovana na objavljenim kriterijima. Medutim, ove procedure mogu biti pokrenute jedino ukoliko osnove procedure za dodjelu odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta ili preduzete mjerne energetske efikasnosti/cuvanja energije nisu dovoljne da omoguce bezbjednost snabdijevanja.

2. Drzave clanice mogu, u interesu zastite zivotne sredine i unapredjivanja novih tehnologija, obezbijediti mogucnost prikupljanja ponuda za nove kapacitete na osnovu objavljenih kriterija. Ovo prikupljanje ponuda se moze odnositi na nove kapacitete ili mjerne energetske efiksnosti/cuvanja energije. Medutim, procedura prikupljanja ponuda moze biti pokrenuta jedino ukoliko osnove procedure za dodjelu odobrenja za izgradnju proizvodnih kapaciteta ili mjere koje se preduzimaju nisu dovoljne da ispune ove ciljeve.

3. Detalji procedure prikupljanja ponuda za proizvodne kapacitete i mjerne energetske efinsanosti/cuvanja energije objavljaju se u Sluzbenom listu Evropske unije najmanje sest mjeseci prije zaključnog dana za prikupljanje ponuda. Specifikacije prikupljanja ponuda su dostupne svakom zainteresovanom preduzecu koji je osnovano na teritoriji Drzave clanice kako bi to preuzece imalo dovoljno vremena za podnosenje ponude. U cilju obezbjedjivanja transparentnosti i nediskriminacije, specifikacije za prikupljanje ponuda sadrže detaljan opis specifikacija iz ugovora kao i proceduru koju treba da slijede svi podnosioci ponuda te iscrpnu listu kriterija koji odredjuju izbor podnosioca ponude i dodjeljivanje ugovora, uključujući stimulacije kao sto su subvencije, koje su pokrivene ponudom. Ove specifikacije se takođe mogu odnositi na oblasti koje su pomenute u članu 6(2).

4. U pozivu za prikupljanje ponuda za potrebne proizvodne kapacitete, takođe se moraju uzeti u obzir i ponude snabdijevanja električnom energijom sa dugorocnim garancijama od postojećih proizvodnih jedinica, pod uslovom da se dodatni zahtjevi mogu ispuniti na ovaj nacin.

5. Drzave clanice određuju vlasti, ili javno tijelo ili privatno tijelo koje je nezavisno od proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, i aktivnosti snabdijevanja, koje mogu biti i regulatorne vlasti o kojima je rijec u članu 23(1), da budu odgovorni za organizovanje, nadgledanje i kontrolu procedure za prikupljanje ponuda o kojima je rijec u stavovima od 1 do 4. Kada je operator prenosnog sistema potpuno nezavisan od drugih aktivnosti koje nisu vezane za prenosni sistem po pitanju vlasnistva, operator prenosnog sistema se može delegirati kao tijelo koje je odgovorno za

organizovanje, nadgledanje i kontrolu procedure prikupljanja ponuda. Ova vlast ili tijelo preduzima sve potrebne korake da obezbijedi povjerljivost informacija koje se nalaze u ponudama.

POGLAVLJE IV

RAD PRENOSNOG SISTEMA

Član 8

Odredjivanje operatora prenosnog sistema

Drzave clanice određuju, ili zahtijevaju od preduzeca koja posjeduju prenosne sisteme da odrede na vremenski period koji određe Drzave clanice uzimajući u obzir efikasnost i ekonomski balans, jedan ili više operatora prenosnog sistema. Drzave clanice obezbjeđuju da operatori prenosnog sistema djeluju u skladu sa članovima od 9 do 12.

Član 9

Zadaci operatora prenosnog sistema

Svaki operator prenosnog sistema je odgovoran za:

- (a) obezbjeđivanje dugorocne sposobnosti sistema da ispunjava razumne zahtjeve za prenos električne energije;
- (b) doprinos bezbjednosti snabdijevanja putem adekvatnog prenosnog kapaciteta i pouzdanosti sistema;
- (c) upravljanje energetskim tokovima u sistemu, uzimajući u obzir razmjene sa drugim medjusobno povezanim sistemima. Vezano za to, operator prenosnog sistema je odgovoran za obezbjeđivanje sigurnog, pouzdanog i efikasnog elektroenergetskog sistema i, u tom kontekstu, za obezbjeđivanje dostupnosti svih potrebnih dodatnih usluga ukoliko je ta dostupnost nezavisna od bilo kojeg drugog prenosnog sistema za kojim je njegov sistem povezan;
- (d) snabdijevanje operatora svakog drugog sistema sa kojim je njegov sistem povezan dovoljnim informacijama kako bi se obezbijedio bezbi jedan i efikasan rad, koordinisan razvoj i medjuoperativnost povezanih sistema;
- (e) obezbjeđivanje nediskriminacionog odnosa izmedju korisnika sistema ili klase korisnika sistema, posebno u korist svojih srodnih preduzeca;
- (f) pružanje informacija korisnicima sistema koje su im potrebne za efikasan pristup sistemu.

Član 10

Razdvajanje operatora prenosnih sistema

1. Kada je operator prenosnog sistema dio vertikalno integrisanog preduzeca, on je nezavisan od drugih aktivnosti koje nisu vezane za prenos sto se tice pravnog oblika, organizacije i odlucivanja. Ova pravila ne stvaraju obavezu razdvajanja vlasnistva nad sredstvima prenosnog sistema od vertikalno integrisanog preduzeca.

2. Da bi se obezbijedila nezavisnost operatora prenosnog sistema o kojem je rijec u stavu 1, primjenjuju se slijedeci minimum kriterija:

(a) one osobe koje su odgovorne za upravljanje operatorom prenosnog sistema ne moraju ucestvovati u strukturama kompanije integriranog elektroenergetskog preduzeca koje je odgovorno, direktno ili indirektno, za svakodnevni rad proizvodnje, distribucije i snabdijevanja elektricnom energijom;

(b) odgovarajuce mjere se moraju preuzeti kako bi se osiguralo da su profesionalni interesi osoba koje su odgovorne za upravljanje operatorom prenosnog sistema uzeti u obzir na nacin koji osigurava da su te osobe sposobne da djeluju nezavisno;

(c) operator prenosnog sistema ima efektivna prava odlucivanja, nezavisna od integriranog elektroenergetskog preduzeca s obzirom na sredstva potrebna za rad, odrzavanje i razvoj mreze. Ovo ne treba da sprecava postojanje odgovarajucih mehanizama za koordinaciju kako bi se osiguralo da su ekonomski i prava nadgledanja upravljanja maticne kompanije u odnosu na povrat sredstava, regulisanih indirektno u skladu sa clanom 23(2), u podruznom preduzecu, zasticena. Posebno, ovo treba da omoguci maticnoj kompaniji da usvaja godisnji finansijski plan, ili svaki ekvivalentan instrument operatora prenosnog sistema i da postavlja globalna ogranicenja na nivo zaduzenosti svojih podruznih preduzeca. To ne daje za pravo maticnoj kompaniji da daje uputstva vezana za svakodnevni rad, niti sto se tice pojedinacnih odluka vezanih za izgradnju ili dogradnju prenosnih vodova, koji ne prelaze uslove odobrenog finansijskog plana, ili bilo kojeg ekvivalentnog instrumenta;

(d) operator prenosnog sistema uspostavlja program uskladjivanja, kojim se određuju mjere koje se trebaju preuzeti kao bi se osiguralo da je diskriminirajuce ponasanje iskljuceno, i osiguralo da se njegovo vrsenje adekvatno nadgleda. Program određuje posebne obaveze zaposlenih da ispune ovaj cilj. Godisnji izjestaj uspostavlja mjere koje se preduzimaju, i podnose ga regulatornim vlastima pomenutim u clanu 23(1) osoba ili tijelo odgovorni za nadgledanje programa uskladjenosti. Izvjestaj se objavljuje.

Član 11

Dispeciranje i balansiranje

1. Uticuci na snabdijevanje elektricnom energijom zasnovano na obavezama iz ugovora, uključujući i one koje proizilaze iz specifikacija prikupljanja ponuda, operator prenosnog sistema je, tamo gdje obavlja ovu funkciju, odgovoran za dispeciranje proizvodnih instalacija na svom području te utvrđivanje koristenja medjupovezivaca sa drugim sistemima.

2. Dispeciranje proizvodnih instalacija i koristenje medjupovezivaca određuje se prema kriterijima koje može odobriti Država članica i koji moraju biti objektivni, objavljeni i primjenjeni na

nediskriminoran nacin koji osigurava pravilno funkcionisanje untrasnog trzista elektricne energije. Uzimaju se u obzir ekonomsko prvenstvo elektricne energije iz proizvodnih instalacija koje su na raspolaganju ili medjupovezivackih transfera i tehnickih ogranicenja sistema.

3. Drzava clanica moze da zahtijeva od operatora sistema da prilikom dispeciranja proizvodnih instalacija da prioritet proizvodnim instalacijama koje koriste obnovljive izvore energije ili otpad, ili onim instalacijama koje proizvode kombinovanu toplotu i energiju.

4. Drzava clanica moze, zbog bezbjednosti snabdijevanja, da da prioritet dispeciranju proizvodnih instalacija koje koriste prirodne, primarne izvore energetskog goriva do nivoa koji, u bilo kojoj kalendarskoj godini, ne prelazi 15% od ukupne primarne energije koja je potrebna za proizvodnju elektricne energije koja se trosi u toj Drzavi clanici.

5. Drzava clanica moze da zahtijeva od operatora prenosnog sistema da se uskladi sa minimalnim standardima odrzavanja i razvoja prenosnog sistema, ukljucujuci i kapacitete za medjupovezivanje.

6. Operatori prenosnog sistema usmjeravaju energiju koju koriste da pokriju energetske gubitke kao i rezerve kapaciteta u svom sistemu u skladu sa transparentnim, nediskriminirajucim i trzisno zasnovanim procedurama, kad god vrse ovu funkciju.

7. Pravila balanisiranja elektroenergetskog sistema koja usvoje operatori prenosnog sistema su objektivna, transparentna i nediskriminirajuca , ukljucujuci i pravila za zaracunavanje sistemskih korisnika njihovih mreza za energetski debalans. Rokovi i uslovi, ukljucujuci pravila i tarife, pruzanja takvih usluga od strane operatora prenosnih sistema uspostavljaju se u skladu sa metodologijom koja je kompatibilna sa clanom 23(2) na nediskriminirajući i na nacin koji odrazava troškove, i objavljuju se.

Član 12

Povjerljivost za operatore prenosnog sistema

Ne uticuci na clan 18 ili bilo koju pravnu obavezu da se otkrije informacija, operator prenosnog sistema cuva povjerljivost poslovno osjetljivih informacija do kojih je dosao u toku obavljanja svojih poslova. Otkrivene informacije koje se tisu vlastitih aktivnosti a koje mogu biti povoljne za posao se stavljaju na raspolaganje na nediskriminirajući nacin.

POGLAVLJE V

RAD DISTRIBUTIVNOG SISTEMA

Član 13

Odredjivanje operatora distributivnog sistema

Drzave clanice odredjuju, ili zahtijevaju od preduzeca koja posjeduju ili koja su odgovorna za distributivne sisteme, da odrede na vremenski period koji odrede Drzave clanice uzimajuci u obzir efikasnost i ekonomski balans, jedan ili vise operatora distributivnog sistema. Drzave clanice obezbjeduju da operatori distributivnog sistema djeluju u skladu sa clanovima od 14 do 16.

Član 14

Zadaci operatora distributivnog sistema

1. Operator distributivnog sistema odrzava bezbjedan, pouzdan i efikasan distributivni sistem na svom području uz postovanje zivotne sredine.
2. U svakoj prilici, ne smije vrsiti diskriminaciju izmedju korisnika sistema ili klasa korisnika sistema, posebno u korist njemu povezanih preduzeca.
3. Operator distributivnog sistema pruza korisnicima sistema informacije koje su im potrebne za efikasan pristup sistemu.
4. Drzave clanice mogu zahtijevati od operatora distributivnog sistema da, prilikom dispeciranja proizvodnih instalacija, da prioritet proizvodnim instalacijama koje koriste obnovljive izvore energije ili otpad ili proizvode kombinovano toplotu i energiju.
5. Operatori distributivnog sistema usmjeravaju energiju koju koriste da p okrju energetske gubitke kao i rezerve kapaciteta u svom sistemu u skladu sa transparentnim, nediskriminirajucim i trzisno zasnovanim procedurama, kad god vrse ovu funkciju. Ovaj zahtjev se primjenjuje ne uticuci na koristenje energije nabavljene na osnovu ugovora zakljecenih prije 1. januara 2002. godine.
6. Pravila balanisiranja elektroenergetskog sistema koja usvoje operatori distributivnog sistema su objektivna, transparentna i nediskriminirajuca, ukljucujuci i pravila za zaračunavanje sistemskih korisni ka njihovih mreza za energetski debalans. Rokovi i uslovi, ukljucujuci pravila i tarife, pruzanja takvih usluga od strane operatora distributivnih sistema uspostavljaju se u skladu sa metodologijom koja je kompatibilna sa clanom 23(2) na nediskriminirajuc i i na nacin koji odrazava troskove, i objavljaju se.
7. Prilikom planiranja razvoja distributivne mreze, mjere energetske efikasnosti/cuvanja energije i/ili agregatne proizvodnje koje mogu nadomjestiti potrebu za nadgradnjom ili zamjenom elektroenergetskih kapaciteta, se razmatraju od strane operatora distributivnog sistema.

Član 15

Razdvajanje operatora distributivnih sistema

1. Kada je operator distributivnog sistema dio vertikalno integrisanog preduzeca, on je nezavisan od drugih aktivnosti koje nisu ve zane za distribuciju sto se tice pravnog oblika, organizacije i odlucivanja. Ova pravila ne stvaraju obavezu razdvajanja vlasnistva nad sredstvima operatora distributivnog sistema od vertikalno integrisanog preduzeca.

2. Kao dodatak zahtjevima iz stava 1 kada je operator distributivnog sistema dio vertikalno integrisanog preduzeca, sto se tice svoje organizacije i odlucivanja nezavisan je od drugih aktivnosti koje nisu vezane za distribuciju. Da bi se ovo postiglo, potrebno je primijeniti slijedece kriterije:

- (a) one osobe koje su odgovorne za upravljanje operatorom prenosnog sistema ne moraju ucestvovati u strukturama kompanije integrisanog elektroenergetskog preduzeca koje je odgovorno, direktno ili indirektno, za svakodnevni rad proizvodnje, distribucije i snabdijevanja elektricnom energijom;
- (b) odgovarajuce mjere se moraju preuzeti kako bi se osiguralo da su profesionalni interesi osoba koje su odgovorne za upravljanje operatorom distributivnog sistema uzeti u obzir na nacin koji osigurava da su te osobe sposobne da djeluju nezavisno;
- (c) operator distributivnog sistema ima efektivna prava odlucivanja koja su nezavisna od onih integrisanog elektroenergetskog preduzeca s obzirom na sredstva potrebna za rad, odrzavanje i razvoj mreze. Ovo ne treba da sprecava postojanje odgovarajucih mehanizama za koordinaciju kako bi se osiguralo da su ekonomski i prava nadgledanja upravljanja maticne kompanije u odnosu na povrat sredstava, regulisanih indirektno u skladu sa clanom 23(2), u podruznom preduzecu, zasticena. Posebno, ovo treba da omoguci maticnoj kompaniji da usvaja godisnji finansijski plan, ili svaki ekvivalentan instrument operatora distributivnog sistema i da postavlja globalna ogranicenja na nivoe zaduzenosti svojih podruznih preduzeca. To ne daje odobrenje maticnoj kompaniji da daje uputstva vezana za svakodnevni rad, niti sto se tice pojedinacnih odluka vezanih za izgradnju ili nadogradnju distributivnih vodova, koji ne prelaze uslove odobrenog finansijskog plana, ili bilo kojeg ekvivalentnog instrumenta;
- (d) operator distributivnog sistema uspostavlja program uskladjivanja, kojim se određuju mjere koje se trebaju preuzeti kao bi se osiguralo da je diskriminirajuce ponasanje iskljuceno, i osiguralo da se njegovo vrsenje adekvatno nadgleda. Program određuje posebne obaveze zaposlenih da ispune ovaj cilj. Godisnji izjestaj uspostavlja mjere koje se preuzimaju, i podnose ga regulatornim vlastima pomenutim u clanu 23(1) osoba ili tijelo koji su odgovorni za nadgledanje programa uskladjenosti. Izvjestaj se objavljuje. Drzave clanice mogu da odluce da ne primjenjuju stavove 1 i 2 na integrisana elektroenergetska preduzeca koja usluzuju manje od 100 000 povezanih potrosaca, ili koja usluzuju manje izolovane sisteme.

Član 16

Povjerljivost za operatore distributivnih sistema

Ne uticuci na clan 18 ili bilo koju pravnu obavezu da se otkrije informacija, operator distributivnog sistema cuva povjerljivost poslovno osjetljivih informacija do kojih je dosao u toku obavljanja svojih poslova, i cuva informacije o svojim vlastitim aktivnostima koje mogu biti poslovno primamljive ukoliko se otkriju na diskriminirajuci nacin.

Član 17

Kombinovani operator

Pravila u članovima 10(1) i 15(1) ne sprecavaju rad kombinovanog operatora prenosnog i distributivnog sistema, koji je pravno, organizacijski i po pitanju odlucivanja nezavisan od drugih aktivnosti koje se ne odnose na rad prenosnog i distributivnog sistema i koji ispunjava uslove nevedene u tackama od (a) do (d). Ova pravila ne stvaraju obavezu razdvajanja sredstava kombinovanog sistema od onih koji pripadaju vertikalno integrisanom preduzeću:

- (a) one osobe koje su odgovorne za upravljanje operatorom kombinovanog sistema ne moraju učestvovati u strukturama kompanije integrisanog elektroenergetskog preduzeća koje je odgovorno, direktno ili indirektno, za svakodnevni rad proizvodnje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom;
- (b) odgovarajuće mјere se moraju preuzeti kako bi se osiguralo da su profesionalni interesi osoba koje su odgovorne za upravljanje operatorom kombinovanog sistema uzeti u obzir na nacin koji osigurava da su te osobe sposobne da djeluju nezavisno;
- (c) operator kombinovanog sistema ima efektivna prava odlucivanja koja su nezavisna od onih integrisanog elektroenergetskog preduzeća s obzirom na sredstva potrebna za rad, održavanje i razvoj mreže. Ovo ne treba da sprecava postojanje odgovarajućih mehanizama za koordinaciju kako bi se osiguralo da su ekonomski i prava nadgledanja upravljanja maticne kompanije u odnosu na povrat sredstava, regulisanih indirektno u skladu sa članom 23(2), u podružnom preduzeću, zasticena. Posebno, ovo treba da omoguci maticnoj kompaniji da usvaja godišnji finansijski plan, ili svaki ekvivalentan instrument operatora kombinovanog sistema i da postavlja globalna ogranicenja na nivoj zaduznosti svojih podružnih preduzeća. To ne daje za pravo maticnoj kompaniji da daje uputstva vezana za svakodnevni rad, niti sto se tice pojedinačnih odluka vezanih za izgradnju ili nadogradnju prenosnih i distributivnih vodova, koji ne prelaze uslove odobrenog finansijskog plana, ili bilo kojeg ekvivalentnog instrumenta;
- (d) operator kombinovanog sistema uspostavlja program usklajivanja kojim se određuju mјere koje se trebaju preuzeti kao bi se osiguralo da je diskriminirajuće ponasanje isključeno, i osiguralo da se njegovo vršenje adekvatno nadgleda. Program određuje posebne obaveze zaposlenih da ispunе ovaj cilj. Godišnjim izjestajem se uspostavljaju mјere koje se preduzimaju, a podnose ga regulatornim vlastima pomenutim u članu 23(1) osoba ili tijelo koji su odgovorni za nadgledanje programa usklajjenosti. Izvjestaj se objavljuje.

POGLAVLJE VI

RAZDVAJANJE I TRANSPARENTNOST RACUNA

Član 18

Pravo pristupa racunu

1. Drzave clanice ili svako kompetentno tijelo koje oni odrede, ukljuccujuci i regulatorne vlasti o kojima je rijec u clanu 23, ukoliko je potrebno da obavljaju svoje funkcije, imaju pravo pristupa racunima elektroenergetskih preduzeca kako je to navedeno u clanu 19.
2. Drzave clanice ili svako kompetentno tijelo koje oni odrede, ukljuccujuci i regulatorne vlasti o kojima je rijec u clanu 23, cuvaju povjerljivost poslovno osjetljivih informacija. Drzave clanice mogu da obezbijede otkrivanje takvih informacija kada je to potrebno da bi kompetentno tijelo vrsilo svoje funkcije.

Član 19

Razdvajanje racuna

1. Drzave clanice preuzimaju sve potrebne korake kako bi osigurale da se racuni elektroenergetskih preduzeca cuvaju u skladu sa stavovima 2 i 3.
2. Elektroenergetska preduzeca, kakav god bio njihov sistem vlasnika ili pravni oblik, sacinjavaju, prilazu na reviziju i objavljaju svoje godisnje racune u skladu sa pravilima drzavnog zakona koji se bavi godisnjim racunima kompanija ogranicenih dugovanja usvojenih u skladu sa Cetvrtom direktivom Savjeta 78/660/EC od 25.jula 1978 i zasnovano na clanu 44(2)(g) (*) U govora o godisnjim racunima kompanija odredjenog tipa 11. Preduzeca koja nisu pravno obavezana da objavljaju svoje godisnje racune, cuvaju kopiju istih i stavlju na raspolaganje javnosti u svom glavnem uredu.
3. Elektroenergetska preduzeca, u svom unutrasnjem racunovodstvenom sistemu, cuvaju odvojene racune za svaku od svojih prenosnih i distributivnih aktivnosti kao sto bi se to od njih zahtijevalo kada bi pomenute aktivnosti izvodila odvojena preduzeca, sa ciljem izbjegavanja diskriminacije, unakrsnog sub vencioniranja i ukidanja konkurentnosti. Oni takodje cuvaju racune, koji mogu biti konsolidovani i to za druge elektroenergetske aktivnosti koje nisu vezane za prenos ili distribuciju. Do 1.jula 2007.godine cuvaju odvojene racune za aktivnosti snabdijevanja kvalifikovanih kupaca i aktivnosti snabdijevanja nekvalifikovanih kupaca. Prihodi od vlasnistva nad prenosnim/distributivnim sistemom su navedeni u racunima. Kada je potrebno, oni cuvaju konsolidovane racune za druge aktivnosti koje nisu vezane za elektricnu energiju. Unutrasnji racuni uključuju zavrsni racun i racun prihoda i gubitaka za svaku aktivnost.
4. Pomenuta revizija iz stava 2 posebno verificuje da se obaveze izbjegavanja diskriminacije i unakrsne subvencije, koje su pomenute u stavu 3, postuju.

11 OJ L 222, 14.8.1978, str.11. Direktiva po poslednjoj izmjeni Direktive 2001/65/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta (OJ L 283, 27.10.2001, str. 28).

POGLAVLJE VII

ORGANIZACIJA PRISTUPA SISTEMU

Član 20

Pristup trećim licima

1. Drzave clanice osiguravaju primjenu sistema pristupa trećim licima na prenosne i distributivne sisteme zasnovano na objavljenim tarifama, prmjenjivo na sve kvalifikovane kupce i primijenjeno objektivno i bez diskriminacije izmedju korisnika sistema. Drzave clanice se staraju da su ove tarife, ili metodologije kojima se te tarife izracunavaju, odobrene prije njihovog stupanja na snagu u skladu sa članom 23 i da su ove tarife i metodologije-tamo gdje su samo metodologije odobrene- objavljene prije njihovog stupanja na snagu.

2. Operator prenosnog ili distributivnog sistema može da odbije pristup trećim licima kada mu nedostaje potrebnih kapaciteta. Takvo odbijanje mora da bude potkrijepljeno valjanim razlozima, posebno uzimajući u obzir član 3. Drzave clanice osiguravaju da, kada je to potrebno i kada se desi odbijanje pristupa, operatori prenosnog ili distributivnog sistema pruže relevantne informacije o mjerama koje bi bile potrebne da se mreza pojaca. Strani koja zahtijeva takvu informaciju može se zaracunati razumna naknada koja odrazava troškove pruzanja takve informacije.

Član 21

Otvaranje tržista i reciprocitet

1. Drzave clanice osiguravaju da kvalifikovani kupci budu:

(a) do 1.jula 2004. godine kvalifikovani kupci kako je navedeno u članu 19 (1) do (3) Direktive 96/92/EC. Drzave clanice objavljaju kriterije kojima se definisu ovi kvalifikovani kupci do 31.januara svake godine;

(b) od 1.jula 2004.godine, najkasnije, svi kupci izvan domaćinstava;

(c) od 1.jula 2007.godine, svi kupci.

2. Da bi se izbjegao debalans otvaranja elektroenergetskih tržista:

(a) ugovori za snabdijevanje električnom energijom sa kvalifikovanim kupcima u sistemu druge Drzave clanice se ne zabranjuju ako se kupac smatra kao kvalifikovan u oba sistema koja su uključena;

(b) u slučajevima kada se transakcija opisana u tacki (a) odbije jer je kupac kvalifikovan samo u jednom od dva sistema, Komisija može obavezati, uzimajući u obzir situaciju na tržistu i opštii interes, da strana koja je odbila pristup ispunji zahtjev za snabdijevanjem na zahtjev Drzave clanice u kojoj je kvalifikovani kupac smjesten.

Član 22

Direktni vodovi

1. Drzave clanice preduzimaju potrebne mjere kojima se omogucuje:

(a) svim elektroenergetskim proizvodjacima i preduzecima za snabdijevanje elektricnom energijom koja su osnovana unutar njihove teritorije da snabdijevaju svoje prostorije, podruznice i kvalifikovane kupce putem direktnih vodova;

(b) svakom kvalifikovanom kupcu na svojoj teritoriji da ga putem direktinih vodova snabdijeva proizvodjac i preduzeca za snabdijevanje elektricnom energijom.

2. Drzave clanice uspostavljaju kriterije za dodjelu ovlastenja za izgradnju direktnih vodova na svojoj teritoriji. Ovi kriteriji moraju biti objektivni i nediskri minirajuci.

3. Mogucnost snabdijevanja elektricnom energijom putem direktnog voda o kojem je rijec u stavu 1 ne utice na mogucnost sklapanja ugovora o elektricnoj energiji u skladu sa clanom 20.

4. Drzave clanice mogu izraditi odobrenje za izgradnju direktnog voda na osnovu bilo odbijanja pristupa sistemu zasnovano na clanu 20, ili na osnovu zapocinjanja procedure rjesavanja sporova po clanu 23.

5. Drzave clanice mogu da odbiju da odobre direkti vod ako bi dodjeljivanje takvog odobrenja predstavljalo prepreku odredbama clana 3. Takvo odbijanje mora biti potkrijepljeno valjanim razlozima.

Član 23

Regulatorne vlasti

1. Drzave clanice ce odrediti jedno ili vise kompetentnih tijela sa funkcijom regulatornih vlasti. Ove vlasti su potpuno nezavisne od interesa e lektroenergetske indistrije. One su, putem primjene ovog clana, odgovorne za osiguravanje nediskriminacije, efektivne konkurentnosti i efikasnog funkcionisanja trzista, a posebno nadgledanja:

(a) pravila o upravljanju i rasporedjivanju kapaciteta za medjupove zivanje, zajedno sa regulatornim vlastima ili vlastima onih Drzava clanica sa kojim postoji medjupovezanost;

(b) svih mehanizama koji se bave zagusenim kapacitetima u okviru drzavnog elektroenergetskog sistema;

(c) vremena utrosenog od strane prenosnih i distri butivnih preduzeca da izvrse spajanje i popravke;

(d) objavljivanja odgovarajucih informacija od strane operatora prenosnih i distributivnih sistema koje se tisu medjupovezivaca, koristenja mreze i rasporedjivanja kapaciteta zainteresovanim stranama, uzimajuc i u obzir potrebu tretiranja neprikupljenih informacija kao poslovno osjetljivih;

(e) efektivnog razdvajanja racuna, o kojem je rijec u clanu 19, kako bi se bilo sigurno da nema unakrsnih subvencija izmedju aktivnosti proizvodnje, prenosa, distribucije i snabdijevanja;

(f) rokova, uslova i tarifa za spajanje novih proizvodjaca elektricne energije kojima se garantuje da su oni objektivni, transparentni i nediskriminirajuci, a posebno uzimajuci u obzir troškove i beneficije

razlicitih tehnologija obnovljivih energetskih izvora, , distribuirane proizvodnje i kombinovane toplote i energije;

(g) nivoa do kojeg operatori prenosnih i distributivnih sistema ispunjavaju svoje zadatke u skladu sa clanovima 9 i 14;

(h) nivoa transparentnosti i konkurentnosti. Vlasti osnovane u skladu sa ovim clanom objavljaju godisnji izvjestaj o rezultatima aktivnosti nadgledanja o kojima je rijec u tackama od (a) do (h).

2. Regulatorne vlasti su odgovorne za utvrđivanje ili odobravanje, prije njihovog stupanja na snagu, metodologija koje se ko riste za izracunavanje ili uspostavljanje rokova i uslova za:

(a) spajanje i pristup na drzavne mreze, uključujući i tarife prenosa i distribucije. Ove tarife ili metodologije dozvoljavaju potrebna ulaganja u mreze koje se izvode na nacin koji ovim ulaganjima omogucuje da osiguraju održivost mreza;

(b) pruzanje usluga balansiranja;

3. Uprkos stavu 2, Drzave clanice mogu obezbijediti da regulatorne vlasti prilazu tarife ili barem metodologije o kojima je rijec u stavu kao i u modifikacijama stava 4, za zvanicne odluke, relevantnom tijelu u Drzavi clanici. Relevantno tijelo u takvom slučaju ima ovlastenje da ili odobri ili odbije nacrt odluke koja je dostavljena od strane regulatorne vlasti. Ove tarife ili metodologije ili pomenute modifikacije se objavljaju zajedno za odlukom o zvanicnom usvajanju. Svako zvanicno odbijanje nacrtta odluke se takođe objavljuje, uključujući i objasnjenje za takav postupak.

4. Regulatorne vlasti imaju nadležnost da zahtijevaju od operatora prenosnog i distributivnog sistema, ukoliko je potrebno, da modifikuju rokove i uslove, tarife, pravila, mehanizme i metodologije o kojima je rijec u stavovima 1, 2 i 3, kako bi se osiguralo da su isti srazmjeri i primjenjeni na nediskriminirajući nacin.

5. Svaka strana koja ulaze zalbu protiv operatora prenosnog ili distributivnog sistema povodom pitanja koja su pomenuta u stavovima 1,2 i 4, tu zalbu može uloziti regulatornoj vlasti koja, djelujući kao nadležno tijelo za rjesavanje sporova, u roku od dva mjeseca po prisipjecu zalbe izdaje odluku. Ovaj period može biti produzen za dva mjeseca i to kada regulatorne vlasti potrazuju dodatne informacije. Ovaj period može još biti produzen uz saglasnost podnosioca zalbe. Takva odluka ima obavezujuci snagu osim i dok se ne ukine u toku zalbenog postupka. Kada se zalba tice tarifa za spajanje glavnih novih proizvodnih postrojenja, dvomjesecni period može da se produzi od strane regulatornih vlasti.

6. Svaka strana koja je ostecena i ima pravo na zalbu u vezi odluke o metodologijama poduzetih u skladu sa stavovima 2,3 ili 4 ili, kada regulatorne vlasti imaju savjetodavnu ulogu, u vezi sa predlozenim metodologijama može najkasnije u roku od dva mjeseca, ili u kracem periodu ako tako odrede Drzave clanice, nakon objavljivanja odluke ili prijedloga za odluku, da ulože zalbu. Takva zalba nema efekat odlaganja.

7. Drzave clanice preduzimaju mjere kako bi osigurali da su regulatorne vlasti sposobne da sprovedu svoje duznosti kako je receno u stavovima od 1 do 5 na efikasan i ekspeditivan nacin.

8. Drzave clanice stvaraju odgovarajuce i efikasne mehanizme za regulisanje, kontrolu i transparentost kako bi se izbjeglo svako iskoristavanje dominantne pozicije, posebno na stetu potrosaca, i svako gramzivo ponasanje. Ovi mehanizmi uzimaju u obir odredbe Ugovora, a posebno clan 82 ist og.

Do 2010.godine, relevantna tijela Drzava clanica dostavljaju, do 31.jula svake godine, u skladu sa zakonom o konkurentnosti, Komisiji izvjestaj o trzisnoj dominantnosti, gramzivom te nekonkurentnom ponasanju. Ovaj izvjestaj, dodatno, razmatra modele vlasnistva koji se mijenjaju i svaku prakticnu mjeru poduzetu na drzavnom nivou kako bi se osigurala dovoljna raznolikost trzisnih ucesnika ili prakticne mjere preduzele kako bi se poboljsala medjusobna povezanost i konkurentnost. Od 2010.godine pa nadalje, relevantna tijela podnose takav izvjestaj svake dvije godine.

9. Drzave clanice osiguravaju da se odgovarajuce mjere preduzimaju, ukljuccujuci i administrativne poslove ili krivicne postupke u skladu sa svojim drzavnim zakonom, protiv fizickih ili pravnih lic a koja su odgovorna u slucajevima kada su prekrsena pravila o povjerljivosti koja su ovom Direktivom nametnuta.

10. U slucaju medjugranicnih sporova, regulatorna vlast koja odlucuje je ona regulatorna vlast koja ima nadleznost nad operatorom sistema koji odbija koristenje ili pristup sistemu.

11. Zalbe o kojima je rijec u stavovima 5 i 6 ne uticu na izvrsenje prava na zalbu po drzavnom i zakonu Zajednice.

12. Drzavne regulatorne vlasti doprinose razvoju unutrasnjeg trzista i igralista tako sto saradjuju jedni sa drugima kao i sa Komisijom na transparentnan nacin.

POGLAVLJE VIII

ZAVRSNE ODREDBE

Član 24

Sigurnosne mjere

U slucaju iznenadne krize na elektroenergetksom trzistu i kada su fizicka sigurnost ili bezbjednost osoba, aparata ili instalacija ugrozeni, Drzave clanice mogu privremeno da preduzmu potrebne sigurnosne mjere. Takve mjere mogu da uzrokuju u najmanju ruku moguce ometanje u radu unutrasnjeg trzista i ne smiju biti sire u obimu neko sto je striktno potrebno da se iznenadna poteskoca koja se pojnila prevazidje. Drzave clanice koje imaju problem bez odgadjanja o ovim mjerama obavjestavaju ostale Drzave clanice kao i Komisiju, koja moze da odluci da ta Drzava clanica mora izmijeniti ili odbaciti takve mjere ukoliko one ugrozavaju konkurentnost i ne povoljno uticu na trgovinu na nacin koji je suprotan opstem interesu.

Član 25

Nadgledanje uvoza elektricne energije

Drzave clanice izvjestavaju Komisiju svaka tri mjeseca o uvozu elektricne energije i to o fizickom protoku koji se obavio za vrijeme pret hodna tri mjeseca od trecih zemalja.

Član 26

Ogranicavanja

1. Drzave clanice koje mogu da pokazu da, nakon sto Direktiva stupa na snagu, postoje znacajni problemi za rad njihovih malih izolovanih sistema, mogu da se prijave za ogranicavanje od relevantnih odredbi poglavlja IV,V,VI,VII , kao i poglavlja III u slucaju mikro izolovanih sistema, sto se tice dotjerivanja, nadogradnje i prosirenja koji im se mogu dodijeliti od strane Komisije. Pismom se Drzave clanice obavjestavaju o onim prijavama prije donesenj a odluke, uzimajuci u obzir postovanje povjerljivosti. Ova odluka se objavljuje u Sluzbenom listu Evropske Unije. Ovaj clan je takodje primjenjiv na Luksemburg.
2. Drzava clanica koja, nakon sto Direktiva stupa na snagu, zbog razloga tehnicke prirode ima znacajnih problema u otvaranju svog trzista za odredjene ogranicene grupe kupaca izvan domaćinstava o kojima je rijec u clanu 21(1) mogu da se prijave za ogranicavanje od ove odredbe, koje im moze odobriti Komisija na period koji ne prelazi 18 mjeseci nakon d atuma koji je pomenut u clanu 30(1). U svakom slucaju, takvo ogranicavanje zavrsava na datum pomenut u clanu 21(1)(c).

Član 27

Procedura revizije

U slucaju da izvjestaj o kojem je rijec u clanu 28(3) postigne zakljucak na osnovu kojeg, uzimajuci u obzir efektivan nacin na koji se izvodi pristup mrezi u odredjenoj Drzavi clanici-sto dovodi do potpuno efektivnog, nediskriminirajuceg i nesmetanog pristupa mrezi- Komisija zakljucuje da odredjene obaveze koje Komisija namece ovom Direktivom na preduzeca (uključujuci i ona s obzirom na pravno razdvajanje operatora distributivnih sistema) nisu proporcionalne izvrsenom cilju, Drzava clanica moze da podnese Komisiji zahtjev za izuzece od pomenutog zahtjeva. Drzava clanica o zahtjevu treba obavijestiti Komisiju, z ajedno sa svim relevantnim informacijama koje su potrebne kako bi se pokazalo da je postignuti zakljucak u izvjestaju o efektivnom pristupu mrezi odrzan. U roku od tri mjeseca po prispjecu obavijestenja, Komisija usvaja misljenje sto se tice zahtjeva odredjene Drzave clanice, i kada je to potrebno, podnosi prijedloge Evropskom Parlamentu i Savjetu kako bi izmijenili relevantne odredbe Direktive. Komisija moze da predlozi, u prijedlozima izmjene Direktive, da izuzme tu Drzavu clanicu od posebnih zahtjeva, pod uslovom da ta Drzava clanica primjenjuje ravnopravno efektivne mjere gdje je to potrebno.

Član 28

Podnosenje izvjestaja

1. Komisija nadgleda i revidira primjenu ove Direktive i podnosi izvjestaj o opstem napretku Evropskom parlamentu i savjetu prije kraja prve godine nakon stupanja na snagu ove Direktive a nadalje na godisnjoj osnovi. Izvjestaj pokriva najmanje:

- (a) prikupljeno iskustvo i učinjeni napredak pri stvaranju kompletнog i potpuno operativnog unutrasnjeg trzista elektricne energije kao i prepreke koje ostanu vezane za ovo, uključujući i aspekte tržisne dominacije, koncentracije na tržistu, gramzivog ili nekonkurentskog ponasanja kao i efekte pomenutih u odnosu na iskrivljenje tržista;
- (b) nivo do kojeg su zahtjevi za razdvajanjem tržista i određivanjem tarifa sadržani u ovoj Direktivi bili uspjesni pri osiguravanju fer i nediskriminirajućeg pristupa elektroenergetskom sistemu Zajednice, kao i ekvivalentnih nivoa konkurentnosti, a takođe i ekonomskih, drustvenih te posljedica životne sredine pri otvaranju elektroenergetskog tržista za kupce;
- (c) ispitivanje pitanja koja su vezana za nivo sistema kapaciteta i obezbjeđivanje snabdijevanja električnom energijom u Zajednici, a posebno postojecem i predviđenog balansa između potražnje i snabdijevanja, uzimajući u obzir fizичke kapacitete za razmjenu između područja;
- (d) posebna paznja se daje mjerama preduzetim u Državama članicama za ispunjenje zahtjeva za maksimalnom snabdjevenosti, i djelovanjem po pitanju manjaka koji dolaze od jednog ili više snabdjevac;
- (e) primjenu ogranicenja predviđenih po članu 15(2) sa ciljem moguće revizije pocetka;
- (f) opstu procjenu postignutog napretka s obzirom na treće zemlje koje proizvode i izvoze ili transportuju električnu energiju, uključujući i napredak u integriranju tržista, drustvene i posljedice na životnu sredinu nastale od trgovine električnom energijom i pristupe takvih trecih zemalja na mrežu;
- (g) potrebu za mogućim uskladjivanjem zahtjeva koji nisu vezani za odredbe ove Direktive;
- (h) nacin na koji su Države članice primijenile u praksi zahtjeve koji se tice karakterizacije energije sadržane u članu 3(6), i nacin na kojisu svake Preporuke Komisije po ovom pitanju uzete u obzir. Kada je to potrebno, ovaj izvjestaj može da uključi preporuke, posebno sto se tice obima i modalnosti odredbi karakterizacije uključujući na primjer, nacin na koji se vrši upucivanje na postojeće izvore upucivanja (reference) kao i sadržaj ovih izvora, a posebno o nacinu na koji se informacija o uticaju na životnu sredinu sto se tice emisije CO₂ i radioaktivnog otpada koji je nastao kao rezultat proizvodnje električne energije od razlicitih energetskih izvora mogao da se dostavi na transparentan, lako dostupan i uporedljiv nacin sirom Evropske Unije i nacin na koji se mjere preduzete od strane Država članica da kontrolisu tacnost informacija koje su pružene od strane snabdjevaca mogu pojednostaviti, te mjere protiv negativnih efekata tržisne dominacije i tržisne koncentracije.

2. Svake dvije godine, izvjestaj o kojem je rijec u stavu 1 takođe pokriva analize razlicitih mjera preduzetih Državama članicama kako bi se ispunile obaveze usluživanja javnosti, zajedno sa

ispitivanjem efektivnosti onih mjera, a posebno, njihovih efekata na konkurentost na elektroenergetskom trzistu. Kada je to potrebno, ovaj izvjestaj moze da uključuje preporuke o mjerama koje se trebaju preduzeti na drzavnom nivou kako bi se postigli visoki standardi usluzivanja javnosti, ili mjerne kojima se namjerava spriječiti propadanje trzista. 3. Komisija proslijedjuje, ne kasnije od 1.januara 2006.godine Evropskom Parlamentu i Savjetu detaljan izvjestaj u kojem se u glavnim crtama izlaze napredak u stvaranju unutrasnjeg elektroenergetskog trzista.

Izvjestaj posebno razmatra:

- postojanje nediskriminirajućeg pristupa mrezi;
- efektivnu regulativu;
- razvoj infrastrukture medjupovezivanja i bezbjednosti snabdjevanja u Zajednici;
- nivo do kojeg su pune beneficije otvaranja trzista nastale za mala preduzeca i domaćinstva, posebno sto se tice usluzivanja javnosti i univerzalnih snadarda usluga;
- nivo do kojeg su trzista u praksi otvorena za efektivnu konkurentnost, uključujući i aspekte trzisne dominacije, trzisne koncentracije i gramzivog ili nekonkurentnog ponasanja;
- nivo do kojeg kupci mijenjaju izbor snabdjevaca i ponovo pregovaraju o tarifama;
- razvoj cijena, uključujući cijene snabdjevanja u odnosu na stepen otvaranja trzista;
- iskustvo prikupljeno u toku primjene ove Direktive sto se tice efektivne nezavisnosti operatora sistema u vertikalno integrisanim preduzecima kao i da li su don ijete druge mjere pored funkcionalne nezavisnosti i razdvajanja racuna, koje imaju efekte ekvivalentne pravnom razdvajanju.

Kada je to potrebno, Komisija podnosi prijedloge Evropskom Parlamentu i Savjetu, posebno kako bi osigurala potpunu i efektivnu nezavisnost operatora distributivnih sistema prije 1.jula 2007.godine. Kada je to potrebno, ovi prijedlozi se, u skladu sa zakonom o konkurentnosti, takodje tice mjera koje se bave pitanjima trzisne dominacije, trzisne koncentracije i gramzivog ili nekonkurentnog ponasanja.

Član 29

Opozivanje

Direktiva 90/547/EEC se opoziva pravosnazno od 1.jula 2004.godine. Direktiva 96/92/EC se opoziva od 1.jula 2004.godine ne uticuci na obaveze Drzava clanica prema krajnjem roku za prenosenje i primjenu pomenute Direktive. Reference koje su sacinjene prema opozvanoj Direktivi se tumace kao da su sacinjene prema ovoj Direktivi i trebaju se tumaciti u skladu sa uporednom tabelom u Aneksu B.

Član 30

Primjena

1. Drzave clanice ce staviti na snagu zakone, propise i administrativne odredbe koje su potrebne za uskladjivanje sa ovom Direktivom ne kasnije od 1.jula 2004.godine. O tome odmah obavijestavaju Komisiju.

2. Drzave clanice mogu da odgode primjenu clana 15(1) do 1.jula 2007.godine. Ovo ne utice na zahtjeve koji su sadrzani u clanu 15(2);

3. Kada Drzave clanice usvoje ove mjere, one ce upucivati na ovu Direktivu ili ce takvu referencu sadrzavati prilikom svog zvanicnog objavljivanja. Metode izrade tih referenci odreduju Drzave clanice;

Član 31

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadeseti dan po svom objavljinju u Sluzbenom listu Evropske Unije.

Član 32

Adresati

Ova Direktiva je upucena Drzavama clanicama.

Sacinjeno u Briselu, 26.juna 2003.godine.

Za Evropski Parlament Za Savjet

Predsjednik Predsjednik

P.Cox A. TSOCHATZOPOULOS

ANEKS A

Mjere za zastitu potrosaca

Bez predrasuda prema pravilima Zajednice o zastiti potrosaca, posebno Direktiva 97/7/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta 12 i Direktive Savjeta 93/13/EC13, mjere pomenute u clanu 3 moraju osigurati da kupci:

(a) imaju pravo da sklapaju ugovore sa svojim pruzaocem elektroenergetskih usluga u kojima se navodi:

- identitet i adresa snabdjevaca;
- usluga koja se pruza, ponudjeni nivoi kvaliteta usluga, kao i vrijeme za pocetno spajanje;
- ukoliko je ponudjeno, tipovi usluga odrzavanja;
- sredstva putem kojih se mogu dobiti svakodnevne azurirane informacije o svim primjenjivim tarifama i troskovima odrzavanja;
- trajanje ugovora, uslovi za obnavljanje i ukidanje usluga i ugovora, postojanje bilo kakvog prava o povlacenju;
- svaka nadoknada i aranzmani o refundiranju koji se primjenjuju ukoliko ugovorenii nivoi kvaliteta usluga nisu ispunjeni; i
- metodi zapocinjanja procedura za rjesavanje sporova u skladu sa tackom f.

Uslovi su fer i poznati unaprijed. U svakom slučaju, informacije treba da se dostave prije zaključivanja ili potrdjivanja ugovora. Kada su ugovori zaključeni putem posrednika, pomenute informacije se takođe dostavljaju prije zaključivanja ugovora;

(b) dobiju adekvatno obavijestenje o svakoj namjeri da se izmijene uslovi iz ugovora i da se informisu o svom pravu da se povuku kada prime to obavijestenje. Pruzaoči usluga direktno obavijestavaju svoje preplatnike o svakom povecanju nadoknada,

12 OJ L 144, 4.6.1997. god, str.19

13 OJ L 95, 21.4.1993. god, str. 29

pravovremeno i ne kasnije od jednog uo bicanjenog perioda slanja racuna nakon sto to povecanje stupi na snagu. Drzave clanice osiguravaju da kupci mogu slobodno da se povuku iz ugovora ako ne prihvataju nove uslove o kojima su obavijesteni od strane pruzaoca elektroenergetskih usluga;

(c) prime transparentne informacije o cijenama i tarifama koje se primjenjuju, kao i o standardnim rokovima i uslovima s obzirom na pristup i koristenje elektroenergetskih usluga;

(d) da im se ponudi sirok izbor metoda placanja. Svaka razlika u rokovima i uslovima reflektuje troskove snabdjevacu razlicitih sistema placanja. Opsti rokovi i uslovi su fer i transparentni. Oni su predstavljeni jasnim i razumljivim jezikom. Kupci su zasticeni protiv nepostenih metoda placanja kao i onih metoda koje navode na pogresno misljenje;

(e) nece biti zaračunati za promjenu snabdjevaca;

(f) imaju koristi od transparentnih, jednostavnih i jeftinih procedura za rjesavanje njihovih zalbi. Takve procedure omogucavaju da se sporovi rjesavaju posteno i brzo, uz odredbu, gdje postoji ovlastenje, za s istem nadoknade i/ili kompenzacije. Oni treba da slijede, gdjegod je to moguce, principe postavljene u Preporukama Komisije 98/257/EC14;

(g) da kada imaju pristup univerzalnim uslugama na osnovu odredbi usvojenih od strane Drzava clanica u skladu sa clanom 3(3), se informisu o njihovim pravima u vezi sa univerzalnim uslugama. 14 OJ L 115, 17.4.1998, str.31